

LONDON
SCHOOL of
HYGIENE
& TROPICAL
MEDICINE



LSHTM Research Online

Walker, EM; (2018) Investigation of the Relationship between cGMP Signalling and Calcium Mobilisation in *Plasmodium Falciparum* with a Focus on the Role of Phosphodiesterases in Sexual Development. PhD thesis, London School of Hygiene & Tropical Medicine. DOI: <https://doi.org/10.17037/PUBS.04646920>

Downloaded from: <http://researchonline.lshtm.ac.uk/id/eprint/4646920/>

DOI: <https://doi.org/10.17037/PUBS.04646920>

Usage Guidelines:

Please refer to usage guidelines at <https://researchonline.lshtm.ac.uk/policies.html> or alternatively contact researchonline@lshtm.ac.uk.

Available under license: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/>

<https://researchonline.lshtm.ac.uk>

Appendix

GAATTCAGTAGTAGGAATGATTTTTAATTATGAAAATATATACATAAATTATATAAATAATATAAACACATAAACACATATG
 ATTACAGCTATATTAATTAATTTTCATACATCATCATGATTTTGTAAAAGCATAACCTAGTACTCAAGTTACTTTTTTGAA
 ATTATGTCATGCCTTAATTAAGAAGTCCAATCAATGGAAAAATCAAAAAAGAAATACACAAAAAGTTTACATAACCT
 AAATATTAATTTACAACATGGAGACTTATTGAAAAAATATTAATTTGTTTTATAACACAGAAAAATGACAGGAACAGATT
 ATTATAAAAAATTTAGAGAAACAAAAGTTACTACGAGGAATTAGACTTTTAGACATTGCAGAAGAGGATGTAATTTCTCTTACT
 AAAAATTTAAGGAAGAAATTAAGCATGGTAAACTTGTAACTACCCGTACGACGTCCCGACTACGCTGGCTATCCCTATGA
 TGTGCCCGATTATGCGTATCCTTACGATGTTCCAGATTATGCCGCTAGCTAATGGACATTTTATAAATCACAATGGATATTTT
 ATAAATCACAATGGAGACTTTATAAATAACATTCATATAGAACACGACAAAAAAAAAAAAAAAAAACATATTAATAAACG
 AAAAAAAAAATATAAACATAAAAAACAATAAGAGGAAATCAAAACAAGGAAAAATATTTCTTTTACATATATAGTATGTTATA
 AAAATTAGTATTTAACAAAATATGTTTTATTAACATATCGATTATATATTCATTTTCAAAATTAATATATGCTGAACATATA
 TATATATATATACAATTTCAATCTCTGTTGTTTATAAAAAATTATACTCTAGTGAAATATAAAGGAATTTATACTTAAGCC
 ATGG

Figure A1: sequence of synthetic gene. As ordered from Geneart including wildtype coding region, mutated gRNA, recodonised 3'end, 3xHA tag, 3'utr

Primer		Sequence
Primer 1 (P1)	211	GAT GTC ATA TCA CTA ACC AAA AAT TTT
Primer 2 (P2)	203	ATT TTC CCT TGT TTT GAT TTC CTC T
Primer 3 (P3)	153	CGAGGAGTTGCACAAGAACA
Primer 4 (P4)	4	GGCATAATCTGGAACATCGTAA
Primer 5 (P5)	133	GCA TAC CTA GTA CTC AAG TTT AC
3'PKG BclI		GAAAGAGAAATAACAGCAGAAAATGATCATCCC
PKG CR		ATCTTCTGCATAAGTTTCAC

gRNA oligo sequences		
209	PDEdelta 3' new gRNA F	TAAGTATATAATATT ACGGTTGTTGGACATAGCTGGTTTTAGAGCTAGAA
210	PDEdelta 3' new gRNA R	TTCTAGCTCTAAAAC CAGCTATGTCCAACAACCGTAATATTATATACTTA

Figure A2: Primer sequences for integration PCR and gRNA oligo sequences




Figure A3: XA-induced Ca²⁺ release in *P. falciparum* Schizonts.




Figure A4: Predicted protein structure of *PfPDEδ*. Generated using Phyre 2 from a sequence alignment with HsPDE9A